



## **CORSI FRONTALI DI LINGUA E CULTURA OCCITANA**

### **Da gennaio tre livelli a Dronero**

Ripartono col 2020 i corsi frontali di lingua e cultura occitana alpina tenuti dalla Dott.ssa Rosella Pellerino nell'ambito delle attività dell'Unione Montana Valle Maira con il contributo della Legge 482/99. Mercoledì 8 gennaio inizierà un **corso frontale di lingua e cultura occitana di primo livello**, con un approccio alle varietà della Valle Maira e del Cuneese: lessico, conversazione e cenni delle principali regole grammaticali. Il corso si terrà presso l'Istituto di Studi Occitani in Via Val Maira 19 a Dronero. Sono previsti 6 incontri da 2 ore, i mercoledì dalle 17.30 alle 19.30, nelle date 8-15-22-29 gennaio e 5-12 febbraio. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Termine di iscrizione: sabato 4 gennaio.

A seguire, è in programma un **corso frontale di lingua e cultura occitana di secondo livello**, con regole di letto-scrittura, approccio alle grafie classica e Escolo d'òu Po, conversazione, aperto a chi ha completato un percorso di primo livello frontale o on line. Anche questo corso sarà tenuto presso gli stessi locali, e sono previsti 4 incontri da 2 ore, i mercoledì 19-26 febbraio e 4-11 marzo, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Termine di iscrizione: lunedì 17 febbraio.

Infine, è previsto un **corso frontale di lingua e cultura occitana di terzo livello**, specialistico, aperto a chi ha completato un percorso di secondo livello frontale o on line. Anche questo corso sarà tenuto presso gli stessi locali, e sono previsti 4 incontri da 2 ore, i mercoledì 18-25 marzo e 1-8 aprile, sempre dalle ore 17.30 alle ore 19.30. Il corso è gratuito e verrà attivato con un minimo di 5 partecipanti. Termine di iscrizione: lunedì 16 marzo.

Tutte le attività rientrano nel progetto dell'Unione Montana Valle Maira finanziato ai sensi della Legge 482/99.

Per iscrizioni e informazioni scrivere a [corsioccitano@gmail.com](mailto:corsioccitano@gmail.com); informazioni disponibili anche presso Espaci Occitan, tel. 0171.904075.



## **CORS FRONTALS DE LENGA E CULTURA OCCITANA** **Da genier sus tres livèls a Draonier**

Reprenon abo lo 2020 lhi cors frontals de lenga e cultura occitana alpina tenguts da Rosella Pellerino per las activitats de l'Union Montana Val Maira abo lo sostenh de la Lei 482/99.

Lo mercre 8 de genier començarè un **cors frontal de lenga e cultura occitana de premier livèl**, abo particulara atencion a las varietats d'la Val Maira e d'la provincia d'Coni: lessic, conversacion e principalas reglas gramaticalas. Lo cors se passarè en cò d'l'Institut d'Estudis Occitans en Via Val Maira 19 a Draonier. Son prevists 6 rescontres da 2 oras, lhi mercre da 17.30 oras a 19.30, en lhi jorns 8-15-22-29 de genier e 5-12 de febrer. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des inscripcions: sande 4 de genier.

A seguir, es programat un **cors frontal de lenga e cultura occitana de second livèl**, abo reglas de lectura e eschichura, principis des grafias classica e Escolo dòu Po, conversacion, dubèrt a qui abie finit un percors de premier livèl frontal o en linha. Decò aqueste cors serè tengut en lhi mesme locals, e son prevists 4 rescontres da 2 oras, lhi mercre 19-26 de febrer e 4-11 de març, sempre da 17.30 a 19.30 oras. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des inscripcions: luns 17 de febrer.

A la fin d'aqueste, es previst un **cors frontal de lenga e cultura occitana de terç livèl**, especialistic, dubèrt a qui abie finit un percors de second livèl frontal o en linha. Decò aqueste cors serè tengut en lhi mesme locals, e son prevists 4 rescontres da 2 oras, lhi mercre 18-25 de març e 1-8 de abril, sempre da 17.30 a 19.30 oras. Lo cors es gratis e serè activat abo 5 participants. Fin des inscripcions: luns 16 de març.

Totas las activitats fan part del projèct de l'Union Montana Val Maira financiat da la Lei 482/99. Per informacions e inscripcions escriure a [corsioccitano@gmail.com](mailto:corsioccitano@gmail.com); informacions decò en cò d'Espaci Occitan, tel. 0171.904075.